

512.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9 Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni list CG”, broj 30/12), uz prethodnu saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, donijela je

P R A V I L N I K O ORGANIZACIJI I SASTAVU ODBORA ZA ŽALBE EVROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST VAZDUŠNOG SAOBRĀČAJA

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se organizacija i sastav Odbora za žalbe Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja.

Član 2

Ovim pravilnikom se, uz prilagođavanje pravu Crne Gore, preuzima Uredba Komisije (EZ) br. 104/2004 od 16. maja 2006. godine kojom se propisuju organizacija i sastav Odbora za žalbe Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja, koja je data u Prilogu 1*, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) ECAA sporazum je Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovног područja;

2) Agencija ili EASA je Evropska agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja (European Aviation Safety Agency);

3) Uredba (EZ) br. 216/2008 je Uredba (EZ) Evropskog parlamenta i Savjeta br. 216/2008 od 20. februara 2008. godine o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja, kojom se ukidaju Uputstvo Savjeta 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Uputstvo 2004/36/EZ, koja je preuzeta u pravni sistem Crne Gore Pravilnikom o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja.

4) Zajednica, propisi Zajednice, Ugovor o osnivanju Evropske zajednice i država članica tumače se u skladu sa tač. 2 i 3 Aneksa II ECAA Sporazuma;

5) nacionalna vazduhoplovna vlast, nadležni organ, nadležni organ države članice tumači se, kad je to primjenjivo, kao Agencija za civilno vazduhoplovstvo.

Stupanje na snagu ovog pravilnika

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01/2-624/3-13
Podgorica, 10.05.2013. godine

Direktor,
Dragan Đurović, s.r.

* Prilog koji je sastavni dio ovog pravilnika objavljen je u elektronskom izdanju “Službenog lista Crne Gore”, broj 22/13 na adresi www.sluzbenilist.me

PRILOG 1

Uredba Komisije (EZ) br. 104/2004 od 22. januara 2004. godine kojom se propisuju organizacija i sastav odbora za žalbe Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja

Broj odbora Član 1

Radi odlučivanja o žalbama na odluke koje su navedene u članu 35 Uredbe (EZ) br. 1592/2002 osniva se Odbor za žalbe.

Kvalifikacije članova Član 2

1. Odbor za žalbe sastoji se od dva člana tehničke struke i jednog člana pravne struke, koji je predsjedavajući Odbora.

2. Članovi tehničke struke i njihovi zamjenici moraju da imaju univerzitetsko obrazovanje ili ekvivalentnu kvalifikaciju i profesionalno iskustvo u oblasti izдавanja certifikata, u jednoj ili više struka iz Aneksa ove uredbe.

3. Član pravne struke i njegov zamjenik moraju da imaju završen pravni fakultet i priznato iskustvo u bavljenju pravom Zajednice i međunarodnim pravom.

Ovlašćenja predsjedavajućeg Član 3

1. Odbor za žalbe saziva predsjedavajući, koji obezbjeđuje pravilnost i ujednačenost odluka Odbora.

2. Predsjedavajući dodjeljuje žalbu članu Odbora na ispitivanje, koji postaje izvjestilac po toj žalbi.

Uloga izvjestioca Član 4

1. Izvjestilac obavlja prethodno ispitivanje žalbe.

2. Izvjestilac obezbjeđuje bliske konsultacije i razmjenu podataka sa strankama. Radi toga, izvjestilac:

- priprema obaveštenja za stranke, prema uputstvima predsjedavajućeg Odbora;
- obavještava stranku o svakom nedostatku u žalbenom postupku koji ona treba da otkloni;
- određuje primjerene rokove za preduzimanje radnji u žalbenom postupku, prema članu 39 stav 2 Uredbe (EZ) br. 1592/2002; i
- potpisuje sva obaveštenja u ime Odbora.

3. Izvjestilac priprema interne sjednice Odbora i usmenu raspravu.

4. Izvjestilac priprema nacrt odluke Odbora.

Registar koji se priključuje Odboru za žalbe Član 5

1. Izvršni direktor Agencije priključuje Odboru za žalbe registar. Osoblje registra ne smije da učestvuje ni u jednom postupku Agencije iz koga može da proistekne odluka koja može da se pobija žalbom.

2. Osoblje registra posebno je odgovorno za:

- vođenje registra u kome se po hronološkom redoslijedu zavode sve žalbe i svi dokazi;
- prijem, predaju i čuvanje dokumenata;

- c) pružanje druge podrške Odboru za žalbe koja se ne odnosi na pravničku ili tehničku procjenu (diskreciju), posebno povodom zastupanja, dostavljanja prevoda i objavljivanja (notifikacije);
- d) izvještavanje predsjedavajućeg Odbora o formalnoj dopuštenosti svake primljene žalbe;
- e) vođenje zapisnika na usmenoj raspravi, kad je to potrebno.

Vijećanje
Član 6

1. Vijećanju prisustvuju samo članovi Odbora, izuzev kad predsedavajući Odbora dopusti učešće drugim zaposlenima, kao što su osoblje registra ili prevodioci. Vijećanja su tajna.

2. Svoje mišljenje tokom vijećanja prvi izlaže izvjestilac, a predsjedavajući Odbora izlaže svoje mišljenje posljednji.

Uslovi glasanja i redoslijed glasanja
Član 7

1. Odbor za žalbe donosi odluke većinom glasova svojih članova. Kad je ishod neriješen, odlučuje glas predsjedavajućeg Odbora.

2. Kad je glasanje neophodno, glasa se prema redoslijedu koji je predviđen u članu 6 stav 2 ove Uredbe. Nije dopušteno uzdržavanje od glasanja.

Stupanje na snagu
Član 8

Ova Uredba stupa na snagu 20 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Evropske unije”.

Ova Uredba u cijelosti obavezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu, 22. januara 2004. godine

*za Komisiju
Lojola de Palacio
potpredsjednik*

ANEKS

SPISAK STRUKA

1. Tehničke struke:

- (i) let/performansa;
- (ii) struktura;
- (iii) hidro-mehanički sistemi;
- (iv) rotor/prenosni sistemi;
- (v) električna oprema/*HIFR*/udar munje;
- (vi) avionika /programska oprema (softver);
- (vii) instalacija pogonske grupe/sistemi za gorivo;
- (viii) bezbjednost kabine/sistemi za zaštitu životne sredine;
- (ix) buka/emisije;
- (x) kontinuirana plovidbenost/nalozi za plovidbenost (*airworthiness directives*) koji se primjenjuju na sledeće proizvode, njihove djelove i pribor:
 - a) veliki avioni,
 - b) helikopteri,
 - c) mali avioni,
 - d) baloni/vazdušni brodovi/jedrilice/bespilotne letjelice (*UAV*),
 - e) motori/pomoćni uređaji za napajanje (*APU*)/elise,

2. Odobrenja i sistemi kvaliteta povezani sa:

- (i) projektnim organizacijama;
- (ii) proizvodnim organizacijama;
- (iii) organizacijama za održavanje.